


## Lešendro

Do izgradnje željezničke pruge normalnog kolosjeka Titograd — Bar i magistrale Titograd — Petrovac 1959. godine Lešendro je bilo ostrvce u Skadarskom jezeru. Ovo malo ostrvce veličine oko 3.000 m<sup>2</sup> bilo je skoro savsim golo i samo djelimično obrasio šipražjem. Susjedna Vranjina (udaljena samo 300 metara) je od davnina naseљena i još u srednjem vijeku je na njoj osnovana pravoslavna mitropolija, dok je isto kao i Lešendro od Turaka bilo slobodno tj. na njima se niješu utvrđivali niti ih zaposjedali. Ceklinjani su kroz čitav 18. vijek a naročito u prvoj polovini 19. vijeka neprekidno ratovali po Jezera i često puta i sam grad Skadar ugrožavali. Sve te čete su prolazile pored Lešendra kao »ključa od Jezera« (kako je nazivano) i nesmetano se vraćali, iako je uvijek na gradu Žabljaku (udaljenu oko 5 km.) stajala vrlo jaka turska posada sa garnizonom. Da bi i dalje Lešendro kao »ključ Jezera« služio za crnogorsko četovanje i radi komunikacije između riječke i crnicike Nahije vladika Rade odluci da na Lešendru sazida tvrđavu kao pretstražu protiv Turaka na tome tako važnom strateškom mjestu. On to uradi u martu 1843. godine sagradi zvanu Vladičinu kulu, postavi pandure naoružane puškama i jataganima, da motre na pogranične Turke i osiguraju svata-



Otok »Lešendro« na Skadarskom jezeru

ko kretanje Crnogoraca. Skadarski vezir Osman-paša Skopljak je nerado gledao na gradnju ove tvrđave i na njoj stalnu crnogorsku posadu i već je smisljao kako da zaposjedne i Lešendro i Vranjinu. I uskoro mu se dala zgodna prilika da tu svoju zamisao i ostvari. U septembru iste ove 1843. godine Njegoš je morao sa vrlo jakim snagama poći na Grahovo da stane na put Ali-paši Stočeviću, koji je od Hercegovine nadirao ka Grahovu. Pored Katunske nahije vladika mobilise Crnicičku i Riječku nahiju i krene ka Hercegovini, ostavljajući kao posadu na Lešendru samo nepunu stotinu boraca iz malog plemena Građana na čelu sa senatorom i popom Vučakom Đukanovićem. Pri kretanju vladika popu ponudi još jednu ili dvije čete da čuvaju Lešendro i Vranjinu na što mu hrabri Vukale odgovori: Dosta je gospodare, ne treba više, i dok je mojih sto Građana i moje dvije puške male staćemo na put i najvećoj turskoj sili.

Vladika je i dalje nastojao da se ta posada pojača bar sa još jednom četom što žustri pop odbija i ponavlja da je dosta njih za odbranu. Naravno da je Osman-paša iskoristio vladicičino odsustvo i odlazak Crnicičke i Riječke nahije na Grahovo i već organizuje pohod na ostrva Lešendro i Vranjinu. Sa čuvenim ulcinjskim jedrenjacima i velikim krajinskim lađama jedne mračne novembarske noći iskrca se na Lešendro i Vranjinu oko 4.000 Turaka, dovozeći sobom i sedam topova. Turci su svom jačinom udarili na Lešendro što je omogućilo stanovništvu Vranjine da uteče u Odrinsku Goru dok se između pedeset puti brojnijih Turaka i Građana razvila ljuta borba na ostrvu. I Turci zaposjedu ostrvo Lešendro kao i Vranjinu gdje spale manastir. U ovom žestokom boju za ostrvo porinuće 7 boraca: Vukale Krstićev Petrović, Đukan Medov Petrović, Ivan Hotašev Vuković, Dumo Kojičin Barjanović, Krsto Šćepanov Ivanović, Ilija Pavicev Milanović i Krstić Jovišin Vukašević, osamnaestorica se raniše, nekolicina uspiju da se plivanjem spase a pedeset i jednoga Turci zarobe i odvedu za Skadar. Odvozeći zarobljene Građane ka Skadru Turci (uglavnom Arnauti iz Krajine skadarske) računali su da su ovo Ceklinjani smisljali su da ih pobiju i potope, za osvetu za stotine žrtava i strahovanja koje su za sto i pedeset godina od njih imali. I jedva da su zarobljeni uspjeli ih ubijediti da oni nijesu Ceklinjani već Građani, te su i stigli u Skadar, odakle su uskoro po dogovoru vraćeni natrag. Vladika je na Grahovu uskoro saznao za napad Turaka i kako su zaposjeli i Lešendro i Vranjinu i strašno ljut na popa Vučala uzviknuo je: »Pope pope rđa, te

ubila a zar ti ja ne rekoh da ti nije dosta tvojih stotinu Gradana niti tvoje dvije puške male, te mi Turci uzeše Lesendro i Vranjinu». I odmah uputi natrag Crniciće i dio boraca Riječke nahije da stanu na put Osman-pašiako bude namjeran da pode i dalje u osvajaju, dok popu oduzme zvanje senatora ljubotinjsko-gradanskog i menjuje Petra Filipova Vujovića. Istih dana vladika je načinio mir sa Alipašom i sam se vratio u namjeru da vrata ostrva i potjera Turke sa njih. Ali Turci su se odmah utvrdili, na Lesendru postavili 7 topova i vrlo jaku posadu, dok su nošu uijek patrolirale po dvije lade krcate borcima i sa po jednim topom u svakoj. Vladika lično dode u neposrednu daljinu od ostrva na mjesto Mededa, daleko od Lesendre nešto više od kilometra, ali je imao samo jedan malen top sa nekoliko metaka, i gađao je Turke na Lesendru koji su uzvraćali jaku paljbu sa sviju svojih sedam topova i ubrzalo učutkali vladičin topčić, a od jednog neprijateljskog metka zamalo i sam vladika da nije poginuo. Morao se vratiti vrlo žalostan za izgubljena ostrva sa čime se nikako ne pomiruje već se povezuje sa brodograditeljima iz Dubrovnika i Boke da bi ostvario flotilju sposobnu da zauzme od Turaka ova svoja dva ostrva. Ali od tog plana ništa se nije realiziralo, i vladika u proljeću 1844. godine na propotovanju za Beč navrati na Korčulu i angažuje čuvenog brodograditelja Antuna Šolatića za ovu akciju. Ali ni taj mu poduhvat nije urođio plodom, već na kraju angažuje rusku i austrijsku diplomaciju da bi na taj način dobio oteta ostrva, što se sve do na kraju krajeva svršava neuspjehom. Tako je Njegoš strašno zažalio za ova dva ostrva a posebno za Lesendrom, da je to i ostalo kao primjer žalosti i muke sa izrekom: »Izgore kao vladika za Lesendrom«. Turci na ostrvu sagrade brojne kule i utvrde, postave stalnu posadu od 500 dobro naoružanih boraca, 7 topova i više velikih lada, postavljajući im za poglavice čuvenog junaka Emin-agu (Arnuata iz Toske) i još glasnijeg harambašu Selman-agu Murića zvanog Selim-Golem. Turci sazidaju i na Vranjini svoje pandurice kao i na susjedna mesta: na manastiru, na Košćelicama, i na Bakinom Tiglama sa određenom i stalnom posadom. Turski osvajači zaposijedanjem ova dva ključna ostrva mislili su da su zauvijek onemogućili ceklinsko četovanje po jezeru. Ali su se u tome svome računanju još odmah prevarili, pošto su male ali hrabre čete ratnika, noću i tajno, prolazile poređ jake turske posade i širinom jezera, Krajinom i sve do Malesije Turke sjekli i plijen dogonili. I u jednom takvom sukobu uskoro pogine pored ostalih i sam poglavica Selim-Golem kod mjesta Debela Glava. A najveća i najznačajnija borba Ceklinjana i Turaka, a u neposrednoj blizini Lesendra, odigrala se od 11./ 23. februara 1858. godine, kada su se u dubini noći sukobile dvije crnogorske lade sa više turskih. U tome ljutom boju, po zimskoj mjesecini između Lesendra i Tankog Rta poraženi su Turci i jedva da su se održali u dobro utvrđenom ostrvu. Tu je poginulo njih osmaest, utopilo šest a teško i lako ranjeno dva puta toliko, dok od Crnogoraca poginuše trojica: Niko Dumov (stotinar garde) i Pero Dumov (braća) Jovanovići i Savo Ivo Pejović. Zaplijenjen je jedan top i dvije lade koje su dovezene na Rijeku. Na tome zarobljenom topu, koji je stajao na Gornjem Ceklinu sve do austrogarske okupacije 1916. godine, stajao je ispisani tekst:

S Lesendra me kobna sreća  
i Đokova hrabra mišca  
(pop Đoko Pejović, komandant ceklinski)  
i njegovog vrlog jata  
na valove Blata fata,  
pa u gnijezdo sokolova  
na saranu sad ostavlja.

Ovaj top je bio najvidniji znak za tako brilijantnu pobedu na Skadarском jezeru. (O ovom junačkom međdanu kod Lesendra postoji pjesma u »Junačkom spomeniku«, pod naslovom »Osveta popa Radosava«). Poslije ove bitke Turci još više utvrde ostrvo i pojačaju posadu te su se uglavnom i osigurali od stalnih crnogorskih u-

pada. A poslije rata 1862. godine crnogorsko-turska komisija je razgraničila i ovu zonu prema Turskoj, poslije čega su i ceklinska četovanja po Skadarском jezeru u glavnom i prestala. Krajem oktobra 1877. godine je neprimjetno pored Lesendra prevezena dosta brojna crnogorska artiljerija, koja se hitno iz Bjelopavlića prebacila ka Baru da bi ga opsjela i zauzela, čime je trebala biti iznenadena austrijska vlada koja je spremišljala da iskoristi ratnu situaciju i od Turaka preuzme grad Bar. Ostvrio Lesendro kao i Vranjina su konačno oslobođeni i pripojeni Crnoj Gori 7. (19) januara 1878. godine. Uskoro je na Lesendru podignuta oružnica sa ratnom zalihom. Od prvog svjetskog rata tu samo zjape prazne, gole i nepokrivene a dobro očuvane kule i bedemi.

Lesendro, ovo istorijsko mjesto, pored magistrale, stoji sačuvano i pusto, i treba ga obilježiti jednom skromnom spomen-pločom.

## Dvije pjesme

### U VREMENU NOĆI

Miruju deve nejasnih noći  
Veče se okiva u mirisnom nervu  
Klupko zamršenih lampiona ozareno puca  
Obljeće u snu mjeseca ogledalo vjetra

Plovni bezbrižni okus gorke soli  
Raste obruč vojnika dozrelog mraka  
Tišinom veslaju gospodari visina  
Srebrenim putima zvijezdanih vožnji

Svježi san u luci bđije  
Izgnana duša pračka po pjeni valova  
Umiru oči u zagrljaju utrobe noći  
Slještenu algu slete golubovi tame.

### STAKLENE OČI POD OKRILJEM MORA

Dim trepti uz obješena rebra  
Podzemni sivi sumrak hlad duše  
Obamrllost bez sjaja bunca  
Zlatno zanesena duša se kameni

Zbiljska opojnost mora studenih dubina  
Crveno obećanje tiho roni  
Razgranati koralj bilježi prolaznike  
Pjesak dubina budi umorne rakove

Velika riba zaustavlja peraje  
Maglice klobuka šire se rasplakane  
Ranjeni konjić umire na cvijetnom sagu algi  
Prigušen se čuje log granitnih aroma

Osebutnji bokovi tajni znameni trke izgaranja  
Preliva se leća znanja u medašu struja  
U dubini sijevaju jasne igle ogledala nebeskih  
Posljednji fosfori sjaje na početku koncertnih spilja

Vlatković Frano, Orebić